



Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кырыкыйская основная общеобразовательная школа им. С.Е. Дадаскинова»

678235 Верхневилуйский улус, село Кырыкый, ул. Советская,4; тел: 8-41133-24126

«Рассмотрено» Руководитель МО  Протокол № 1 от 03.09.2015	«Согласовано» Заместитель директора школы по УР МБОУ «Кырыкыйская ООШ им. С.Е.Дадаскинова»  Егорова Ж.А.	«Утверждено» Директор МБОУ «Кырыкыйская ООШ им.С.Е.Дадаскинова»  Николаев В.П. Приказ № 409/1 от 06/09 - 15 г.
--	--	---

Рабочая программа по предмету:

РОДНОЙ ЯЗЫК

6 класс

на 2015-2016 учебный год

Составитель:
Васильева Мария Васильевна,
учитель родного языка и литературы
МБОУ «Кырыкыйская ООШ»,
высшая квалификационная категория

Кырыкый, 2015

Быһаарыы сурук

Оҕо тереебут тыла уерэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, ейе-толкуйа тобуллар, майгыта-сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьобура сайдар айылбаттан айыллыбыт эйгэтэ буолар.

Норуот олоҕун олоҕо, тына-дьылбата тылыгар сенен сылдыар. Оҕо теруебуттэн ийэ тылын эйгэтигэр иитилиннэбинэ, омук кутун-сурун, ер уйэлэргэ муспут муудараны этигэр-хааныгар инэринэр, тереебут тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-харыстыыр киһи буолар.

Хайа да омук тереебут тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччатаах буоллабына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, барбарар кыахтанар. Тыл – бутун норуот национальной бааһа, кэлэр кэскилэ.

Саха тыла – Саха оскуолатыгар уерэх тыла, билии-керуу терде буолар. Уерэнээччи тыл уерэҕинтуьунан сурун ейдебулэ, ситимнээн санарар уеруеҕэ, ырытар-толкуйдуур, онорон керер дьобура маннай тереебут тыл уруогар олохсуйар. Онтон салгыы оҕо атын уерэх предметтэрин ис хоьоонун тереебут тылынан ордук чэпчэтик ейдуур. Билиитэ-керуутэ кэнээн истэбин аайы тылын саппааһа байар, онон атын предметтэри сахалыы уерэтии тереебут тылы бааһылырга кемелеер.

Тереебут тылын учугэйдик билэр уерэнээччи ол ейдебулугэр, сатабылыгар, уеруеҕэр тирэҕирэн, нуучча тылын, омук тылларын эмиэ тургэнник уерэтэр. Хас да тылы билэр киһи информацияны ылар, туьанар кыаһа улам улаатан иьэр.

Ити курдук Саха тылын оскуолаһа уерэтии бары предметтэри уерэтиини кытта быһаччы ситимнээх, онно акылаат буолар ураты суолтанар.

Оскуолаһа торообут тылы уорэтии сокуонунан мэктиэтэ

- Российской Федерация конституциятын 68 ыстатыйата
- Саха Республикатын конституциятын 46 ыстатыйата
- «РСФСР норуоттарын тылларын туьунан» федеральной сокуон 10 ыстатыйата

- «Саха Республикатыгар тыллар тустарынан» Саха Республикатын сокуонун 3, 4, 27 ыстатыйалара
- «Уорэх туьунан» федеральной сокуон 6 ыстатыйата
- «Уорэх туьунан» Саха Республикатын сокуонун 6, 7, ыстатыйалара
- Орто уорэх тэрилтэтин туьунан типовой балаьыанньа 37 пууна (РФ Правительствотын 2001с. кулун тутар 19 кунунээ5и 196 №-дээх дыаала)

Саха тылын 6 –с кылааска уорэтин сыала-соруга:

- Сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун текст сурун уратыларын ейдеең, сепке туһанан кэпсииргэ уонна суруйарга.
- Идэ, туелбэ, эргэрбит, кириин тыллары сатаан арааран этиигэ таба туттуу.
- Сана чаастарын: аат тылы, дабааһын ааты, ахсаан ааты, солбуйар ааты, аат туохтууру сурун уратыларынан морфологическай ырытыыны сатаабын.
- Текскэ нууччалыы тартаран туттубут миэстэни таба керуу, теһе кыалларынан кеннеруу
- Саха тылын барба баайын туһанан, холкутук, хомо5ойдук этиини оноруу, уус –уран ньымалары туттан ойуулаан – оһуордаан суруйуу.
- Текси албаһа суох суруйуу.
- Сурук бэлиэтин таба туруоруу.
- Ийэ тылын сайыннаран, кэлэр колуонэ5э тириэрдэр ытык иэстээ5ин ойдуур ыччаты иитии.
- Тереебут тылын баайынан киэн туттуу.

Уорэх предметин уопсай өйдөбүлэ

- , Саха тылын уйэлээх угэстэрин харыстыырга олук охсор.
- **Морфология** араас сана чааьа уескуур уонна уларыыр халыыбын уерэтэн, тыл литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуьарга уерэтэр.

- **Синтаксис** сахалыы этии эгэлгэ арааһын билибиннэрэн, уерэнээччи саныыр санаатын толору этэригэр, ситимнээх саната сайдарыгар терут буолар.
- **Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата** сахалыы сурук тыла халбаннаабат биир бигэ керуннээх, тургэнник ейденер буоларын хааччыйар.
- **Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай стиль** ейдебуллэрэ уерэнээччи санарар саната ыраас, хомоһой, этигэн, урдук культуралаах буоларыгар кемелеер.

Торообут тылы оскуолаҕа уорэтии тумук ирдэбилин научнай торутэ

- Саха Республикатыгар национальной оскуолалары санардан сайыннарыы концепцията
- Саха Республикатын оскуолаларыгар тылы уорэтии концепцията
- Уорэх дэгиттэр уоруйэхтэрин сайыннараар концепция (Автордар: Асмолов А.Г. салайбыт болоһо)
- Оскуолаҕа тереебут тылы уорэтии предметэ – Саха литературнай тыла. Литературнай тыл диэн норуот буттуун билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араналаммыт араас стиллээх, тыл талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут керунэ буолар. Саха тылын уорэтии манны кис хобоонноох буолар:
- **Лексиканы** уорэтии саха омук тылын барҕа баайын арыян, тылы араас эйгэһэ, араас сыалга-сорукка сатаан туттар кыаһы биэрэр.

Фонетика салаата саха тылын дорһоонун ураты айылгытын кердерер.

Тустаах үөрэх предметэ оскуола үөрэбин былааныгар миэстэтэ

Уерэх былааныгар 6 –с кылааска саха тылыгар уорэтии нэдиэлэһэ 2 –тэ ытыллар. Онон уерэх сылыгар барыта 69 чаас.

6 –с кылааска уорэтии Саха Республикатын уерэбин министерствотынан бигэргэтиллибит программанан уонна Н.Н.Неустроев, С.С.Семенова, Е.К.Васильев автордаах «Саха тыла 6 кылаас» учебнигынан уерэтиллэр. Уерэтии чаастара беден разделларынан уерэтиллэр. 1 чиэппэргэ -18 чаас, 2- с чиэппэргэ 14 чаас, 3 –с чиэппэргэ – 19 чаас, 4 –с чиэппэргэ – 18 чаас.

Ытык өйдөбүллэри инэри, үөрэх сатабылларын сайыннары, тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүктэрэ

Ытык ейдебуллэри инэри тумугэ (личностные результаты)

Тус санааны, сыыяаны сайыннара сатабыл

- ✓ Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдообун
- ✓ Сизэр-майгы сыаннастарын ойдообун
- ✓ Торообут тыл чол туруктаах буоларыгар тус бэйэ оруолун ойдообун
- ✓ Бэйэ омугун билинии
- ✓ Бэйэни сыаналаныы

Торообут тылы уорэтии суолтатын ойдообун

- Торообут тыл колунэттэн колунэ5э бэриллэр улуу нэбилиэстибэ
- Торообут тыл омугу сомо5олуур тыл
- Торообут тыл – иитиллэр, уорэнэр, сайдар тыл
- Торообут тыл уонна торут култуура (угэс) быстыспат ситимнээхтэр

Сизэр-майгы сыаннастарын ойдообун

- Торообут тыл омук культуратын, сизэрин-майгытын инэринэргэ комолоьорун ойдообун
- Сизэр-майгы сыаннастарын, араас оруттэрин быяаарар тыллары билии
- Сахалыы кэпсэтии сизэрин инэринии

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ (метапредметные результаты)

1.Бэйэни салайынар – дьаһанар сатабыл

Тылын сайыннараар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык тумуккэ кэлиэхтээһин быһа холоон билэр

Тылы сэрэйэр дьоһуру сайыннарыы

Тылын сайыннараар баһаны уескэтии

Хонтурууолланыы

2.Билэр –керер сатабыл

Сыалы-соругу таба туруорунуу:

торообут тылыгар тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри уорэтиэхтээһин арааран ойдуур

Сатаан былааннаныы:

тылын сайыннараар туьугар тиьигин быспакка былааннаан, бырайыактаан (тус бырайыага, коллективнай бырайыак) улэлиир

Тумугу сылыктааьын:

тылын сайыннараарыгар туох-ханнык тумуккэ кэлиэхтээһин быһа холоон билэр

Бэйэни хонтурууолланыы:

- бэйэ санатын оруу кэтэнэр, корунэр;
- албаа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыбаллар;
- бэйэ тылыгар-оьугэр тыл литературнай нуорматын уонна истиил ирдэбилин тутуьар.

Бэйэни сыаналаныы:

- тылын сайыннараар ба5алаах (потребность в совершенствовании собственной речи);

- торообут тылын бар5а баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кууьун, кыа5ын толору туьанарга дьулуьар;
- тылын-обун бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сибилии этэр, кэпсиир.
- Туох сыаллаах-соруктаах санарарын-суруйарын чуолкай ойдоон, дьон ойугэр-санаатыгар тийимтиэтик санаатын сааьылаан, араас тииптээх туттулук (функциональнай) истииллээх тизкистэри холкутук толкуйдуур

Санарар уоруйэх

Торообут тылын дор5ооннорун чуолкайдык, ордук чуолаан сахалыы ураты дор5ооннору сопко, литературнай нуорманы тутуьан санарар. Санарарыгар сахалыы интонацияны тутуьар. Тыл этэригэр, аа5арыгар тизкис интонациятын, туонун сурун санаа5а соп тубэьиннэрэн таба тайанар. Тугэниттэн корон, санарыы тэтимин сопко талар.

Суруйар уоруйэх

Сахалыы таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылатын тутуьан суруйар.

Билиини-корууну истэн уонна аа5ан ылар уоруйэх

Истэр уоруйэх. Сахалыы араас истииллээх тизкиь бол5ойон истэр. Истибиттэн туьааннаа5ы, суолталаа5ы сурунар, былаанныыр.

Аа5ар уоруйэх. Торообут тылынан суруллубут араас истииллээх тизкиь дор5ооннору сопко санаран, сахалыы интонацияны тутуьан, соптоох тэтиминэн аа5ар. Тизкиь туох сыаллаах-соруктаах аа5арыттан корон, аа5ыы араас корунун сатаан туьанар. Аа5ар кэмигэр тизкис сурун санаатын ойдуур, наадалаах, туьалаах информацияны араарар. Аахпыт тизкиьин сурун ис хобоонугар тус сыанабылын (сыьыанын) сатаан этэр.

Сурун уерэнэр уеруйэх

Сахалыы уорэх-наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) туьааннаах информацияны, билиини добоннук булар, бэлиэтэнэр, тумэр, ситимниир араас ньыманы баьылаабыт.

Сахалыы тахсар о5о5о-ыччакка аналлаах республика, улуус, оскуола хаьыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», «Чолбон», «Илин», «Илгэ», «Байанай», «Далбар Хотун», «Саха сирэ», «Эдэр саас», «Кыым» о.д.а.) тиьигин быспакка аа5ар, радионан, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-корор, уорэтэр, чинчийэр, айар улэтигэр кодьуустээхтик туьанар.

Интернет нонуо сахалыы ытыллар араас тэрээбиннэ торообут тыл литературнай нуорматын тутуһан, кохтоохтук кыттар. Сахалыы уорэһи сайыннаһар. Интернет сайтартан туһалаах, наадалаах информацияны булан, сопко наардаан туһанар.

Чинчийэр улэлэрин компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир.

Торообут тылын уорэтэригэр инэрииммит билиитин атын предметтэргэ уорэнэригэр сатаан туһанар.

Бэлиэни-символы туһанан уорэнэр уоруйэх

- Лингвистическэй билиини араас таблица, схема, модель, диаграмма комотунэн кордорор. Таблицанан, схеманан, моделинан, диаграммнан кордоруллубут лингвистическэй билиини ойдуур уонна кэпсиир

3.Бодоруһар сатабыл

-Дьону кытта бииргэ алтыган уорэнэр, улэлиир араас ньыманы баһылаабыт (пааранан, болоһунэн, хамаанданан о.д.а)

-Саастылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыһы туругар кэбэһэстик киирэр (продуктивное взаимодействие)

-Биир сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таһаарыһаахтык, кодьуустээхтик улэлиир уоруйэхтээх (продуктивное сотрудничество)

-Кэпсэтэр кыһитин убаастыыр, сэнээрэр, санаатын болһойон истэр, ылынар. Ханнык баһарар эйгэһэ кэпсэтэригэр дьон болһомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурһатар, коһулуур сатабылы табан туһанар. Кэпсэтэр кэмнэ бэйэ корбутун, истибитин, аахпытын сыһилии сьээргиир.

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ (предметные результаты)

- Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) тутуһар.
- Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуһар
- Тиэкис ейдебулун, бэлиэтин билэр
- Саныыр санаатын сааһылаан, дьонно ейденумтуетук, тийимтиэттик этэр, тиэкис тутулун тутуһан суруйары сатыыр
- Тиэкис тииптэрин араарар
- Монолог, диалог арааһын сатаан туттар
- Бэйэ санатын сатаан хонтуруолланар, тиэкиһин ис хоһоонун, тылын-еһун сыаналанар, алһастарын булар, чочуйар, тупсарар.

Уөрэх предметин ис хоһооно

Кирири тема 1ч

Хатылаабын 5ч

Лексика 4 ч

Морфология :

Аат тыл 8ч

Да5аабын аат 5ч

Ахсаан аат 3ч

Солбуйар аат 5ч

Ситимнээх сана 17ч

Сурук бэлиэтин хатылаабын 1ч

Чиэппэрдээ5и хатылаабын 1ч

Сылаа5ы хатылаабын 1ч

Хонтуруоллуур суругунан практической улэлэр 18ч

Хонтуруоллуур суругунан практической улэлэр.

Диктант	Аахпыттан суруйуу	Ейтен суруйуу	Хонтуруолунай диктант
Ийэ тылы харыстаан			Снайпер

1 ч -1ч			1ч
Кырынаас ал5аба Талар диктант	Дьыл оройо	Кыьын	Диктант
2-с чиэппэр – 2ч	1ч	1ч	1ч
Аар хатын	Нуоралдьыма чаранар Хотой	Кыьынны кун	Диктант
3 ч – 1ч	2ч	1ч	1ч
Майа5атта сирэ -дойдута		Утуе киьи угус до5ордоох. Хамсыыр харамайы ойуулааьын Автобиография Утуе майгын – кетер кынатын	Диктант
4ч -1ч		4ч	1ч

Саха тылыгар календарнай – тематическай былаан

6 кылаас

Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., Семенова С.С. 6 кылаас.Дьокуускай., 2009с.

1ч -18 чаас

Тыл үөрэ5э-36

2 ч -14 чаас

СИТИМНЭЭХ саңа-29

3 ч – 19 чаас

Чиэппэрдээ5и хонтуруолунай үлэ-4

4 ч – 18 чаас

Уопсай чаас-69

№	Уруок темата	Чааһа	Күнэ-ыйа	Туолла	Үлэ көрүңэ /УУД/	ТСО	Дьиэ5э үлэ	Бэлиэтээһиннэр
Кириии тема (6 чаас)								

1	Кирии тема. Саха тыла	1	1.09.15	1.09.15	Личностнай УУД: үөрэнээччи мотивациятын сайыннары, саха тылыгар интэриэһи көбүтүү. Регулятивнай УУД: Бэйэни салайынар – дьаһанар үөрүйэххэ үөрэнии. Билэр –көрөр үөрүйэх: Сахалыы тылынан кэпсэтии билинии туруга	Хаһыат матырыйааллара	Өс хоһооннору ситэри	
2	Тыл – сиэрдээх майгы кэрэбитэ.	1	4.09	4.09	Регулятивнай УУД: Урут үөрэппити хатылааһын, чиңэтии	Учебник , карточкалар	8 эрчилли	
3	Хатылаабын. Сэбэн, соруйуу этии.	1	8.09	8.09				
4	Ыйыты, кууьурдуу этии.	1	11.09	11.09				
5	Фонетика	1	15.09	15.09				
6	Тыл олоһо уонна сыбыарыта.	1	18.09	18.09				
Лексика (5 чаас)								
7	Тыл сүрүн баайа . Түөлбэ тыл. Идэ тыла	1	22.09	22.09	Тылы сайыннары.Тыл араас араатын сатаан араары	Учебник Карточка	20 эрчилли	
8	Кирии, эргэрбит уонна саңа тыллар	1	25.09	25.09	Тылы байыты.Коммуникативнай УУД.Тылдьытынан үлэ	Учебник	23 эрчилли	

9	Диктант «Ийэ тылы харыстаан»	1	29.09	29.09				
10	Сомоџо домох	1	2.10	2.10	Познавательнай УУД.Сомоџо домох суолтатын быһаары Коммуникат.УУД: пааранан үлэлииргэ үөрэнии.Айар үлэ Көмүс күһүн	Учебник	29, 30 эрчилли	
11	Сомоџо домоџу этиигэ туттуу	1	6.10	6.10				
Морфология. Таба суруйуу								
12	Морфология өйдөбүлэ. Аат тыл – сана чааба.	1	9.10	9.10	Личн УУД: Үөрэџи ылыныыга бэлэмнээџин.Позн УУД: Сана өйдөбүлгэ киири. Учуутал кэпсээнэ. Регулятивнай УУД: Соругу быһаарыыга бэйэ үлэтэ.Позн.УУД:Уопсай билсии	Учебник карточкалар	7 ааџыы	
Аат тыл өйдөбүлэ (6 чаас)								
13	Аат тыл үөскүүр ньымата.	1	13.10	13.10	Аат тылы араас ньыманан сатаан үөскэтии; үөскээбит ньыматын туох уратылааџын быһаарыы; саңарар саңаџа таба туһаныы	Учебник, таблица	44 эрчилли	
14	Аат тыл суолтатыгар атын тылы туттуу	1	16.10	16.10	Регул.УУД:текси ааџыы. Сыыһаны булуу,	Учебник	43 эрч	

					көннөрүү.Аат тыл оннугар атын тылы сөпкө булуу; саңарар саңаба таба туһаныы			
15	Аат тыл ахсаана. Аат тыл ахсаанын сөпкө туттуу	1	20.10	20.10	Познават УУД.Аат тыл ахсаанын сатаан араарыы. Халыыбы үөскэтии. Коммуникат УУД: Элбэх ахсаан сыыба туттуллуутун бэйэттэн этии.Саңарар саңаба сатаан туһаныы	Учебник, карточка	55,56 эрчиллии	
16	Хонтуруолунай диктант «Снайпер»	1	23.10	23.10				
17	Аат тыл падеһа	1	27.10	27.10	Аат тыл падеһын ыйытыы туруоран сөпкө быһаарыы. Аат тылы падеһынан сатаан уларытыы; таба суруйуу	Учебник	67 эрчиллии	
18	Тардыылаах аат тыл.	1	30.10	30.10	Позн УУД.Тардыылаах ат тыл суолтатын арааһын араарыы.	Учебник, карточка	Уус-уран кинигэттэн холобурдары булуу. 75 эрчиллии	
	1 чиэппэр 18 чаас							
	2 –с чиэппэр							
Да5ааһын аат (7 чаас)								
19	Тардыылаах аат тыл ахсаана.	1	10.11	10.11	Регул УУД.Тиэкистэн да5ааһын ааты ыйытыы	Учебник	89 эрчиллии	

					туруоран булуу; арааһын быһаары; этиигэ туттуу			
20	Даһааһын аат өйдөбүлэ	1	13.11	13.11	Үөскээбит даһааһын ааты тиэкистэн булуу; арааһын быһаары; этиигэ туттуу	Учебник	94 эрчилли	
21	Даһааһын аат үөскүүр ньымата	1	17.11	17.11	Даһааһын ааты саңарар саңаһа сатаан туттуу. Коммуникат УУД: синоним уонна көспүт суолтатын даһааһын аат быһаары;	Учебник	98, 102 эрчилли	
22	Даһааһын ааты саңарар саңаһа туттуу	1	20.11	20.11	Быраабыланы тутуһан даһааһын ааты сөпкө суруйуу, сыһа суруллубут тылы булан көннөрүү.	Учебник, орфографическай тылдыт Талар диктант	108 эрчилли	Стр.144
23	Даһааһын ааты таба суруйуу	1	24.11	24.11	Регулятив УУД: ырытар дьобуру сайыннары	Учебник	113 эрчилли	
24	Састаабынан морфологическай ырыты	1	27.11	27.11				
25	Хатылааһын.Даһааһын аат	1	1.12	1.12	Даһааһын ааты туттан текси суруйуу		Кроссворд таайыта	
Ахсаан аат (4 чаас)								
26	Ахсаан аат саңа чааһа	1	4.12	4.12	Билэр – керер сатабыл :ахсаан ааты саңа тиэкистэнбулуу. Регулятив УУД: ыйытыны туруоран арааһын быһаары, падеһынан уларыты. Бэйэ холобурун аһалы.	Учебник	117 эрчилли	

27	Ахсаан ааты таба суруйуу.	1	8.12	8.12	Ахсаан ааты таба суруйуу, ахсаан ааты кэпсэтии тылыгар, у/у айымныга, дыала истиилигэр туттар ньыманы тоҕоостоох кэмнэ туһанаа	Учебник, карточка	122 эрч	
28	Ахсаан ааты санарар санага туттуу.	1	11.12	11.12				
29	Састаабынан морфологическай ырытыы	1	15.12	15.12	Билэр – көрөр сатабыл: ырытар дыоҕуру сайыннары	Схема, карточка	130 эрчилли	
Солбуйар аат (8 чаас)								
30	Ахсаан ааты хатылаабын.	1	18.12	18.12				
31	Хонтуруолунай диктант «Дьөгүөрсэ оҕо сааһа»	1	22.12	22.12				
32	Солбуйар аат өйдөбүлэ	1	25.12	25.12	Билэр – керер сатабыл: солбуйар ааты тиэкистэн булуу. Коммуникат УУД: арааһын	Учебник	Солбуйар ааты туттан «Оскуола олоҕуттан» кылгатык өйтөн суруйуу	

			2-с ч-14 чаас	2-с – 14 чаас	Ыйыгы; этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быһаары			
33	Аахпыттан суруйуу Нуоралдьыма чаранар	1	12.01	12.01				
34	Диктант«Аар хатын»	1	15.01	15.01				
35	Солбуйар ааты саңарар саңаҕа туттуу	1	19.01	19.01	Солбуйар ааты истиил ирдэбиллэригэр дьүүрэлээн туттуу.	Учебник, карточка		
36	Солбуйар ааты таба суруйуу	1	22.01	22.01				
37	Сэһэргээһин өйдебүлэ, тутула, арааһа.	1	26.01	26.01	Тылы таба суруйуу	Учебник	147 эрчиллии	
38	Солбуйар ааты састаабынан ырытыы	1	29.01	29.01				
39	Сэһэргээһин тексти суруйуу	1	2.02			Учебник		
Ситимнээх сана (7 чаас)								
40	Иһитиннэри аналара, уратыта.	1	5.02		Сэһэргээһин тиэкиһи сатаан ырытыы сүрүн санаатын быһаары, былаанын оңоруу 168-170	Учебник	22 ааҕы, 169 эрчиллии	

41	Ыстатыйа анала, уратыта.	1	9.02					
42	Иһитиннэрии анала, уратыта	1	12.02		Иһитиннэрии тематые сатаан булуу, ис хоһоонун арийыы, тылы -өһү сатаан туттуу.171-173	Учебник	« Мин сөбүлүүр ырыаһытым, спортсменым» иһитиннэрии суруйуу	
43	Ыстатыйа анала, уратыта	1			Ыстатыйа тематын сатаан булуу, ис хоһоонун арийан суруйуу174-175	Учебник, хаһыаттар	Хаһыаттан ыстатыйаны ырытыы «телвизор ханнык биэриитин сөбүлүүгүн? Тоҕо?» ыстатыйа суруйуу	
44	Бэйэ ыстатыйа суруйуута.	1	19.02					
45	Хатылааһын Текст тииптэрэ.	1	23.02		Барбыт теманы чиңэтии		Кроссворд таайыта	
46	Аахпыттан суруйуу Нуоралдьыма чаранар	1	26.02		Тиэкси ис хоһоонун арийан суруйуу			
Ойуулааһын (5 чаас)								
47	Ойуулааһын өйдөбүлэ, тутула, арааһа	1	2.03		Тиэкиһи ырытыы	Учебник	25 параграбы аабыы	
48	Айылҕаны ойуулааһын Ойуулааһын тиибинэн ейтен суруйуу « Кыбынны кун»	1	4.03		Регулятивнай УУД:тиэксинэн үлэ176,177.	Учебник	Үөрэтэр айымньыттан айылҕаны ойуулуур кэрчиги булан	

							үөрэтии	
49	Хамсыыр-храмайы ойуулааһын	1	8.03		Тиэксинэн үлэ. Тиэкси суруйуу.178- 180		181 эрчиллии	
50	Дьизэни-уоту ойуулааһын	1	11.03			Учебник	183 эрчиллии	
51	Аахпыттан суруйуу	1	15.03		Коммуникативнай УУД: тиэксинэн үлэ. Тиэкси суруйуу			
52	Хонтуруолунай диктант.	1	18.03		Коммуникативнай УУД: тиэксинэн үлэ. Тиэкси суруйуу			
3 с чиэппэр 19 чаас								
Тойонноохун (4 чаас)								
53	Тема5а бэйэ санаатын дакаастааһын	1	22.03		Тиэксинэн үлэ184-186	Учебник	Хаһыаттан тойонноохун ис хоһоонноох тиксин булуу	
54	Диктант	1	1.04		Тиэксинэн үлэ	Учебник	Аа5ыы	
55	Тойонноохун ис хоһоонноох өйтөн суруйуу	1	5.04					
Кэпсэтии сизэрэ (3 чаас)								
56	Кэпсэтии истиилин өйдөбүлэ, ураты	1	12.04		Тиэксинэн үлэ 187 Коммуникативнай УУД	Учебник	188 эрчиллии	

	бэлиэтэ							
57	Кэпсэти сизэрэ. Киһини көрсөн дорооболоһор, кэпсэтиини саҕалыыр үгэс.	1	15.04		Күннээ5и олоххо дьону кытта сахалыы дорооболоһор, билсир, быраһаайдаһар, бырастыы гыннарар, көрдөһөр, махтанар, буйар үгэһи туттуу.189, 190, 191	Учебник	192 эрчиллии	
58	Кэпсэтиини бүтэрэр, быраһаайдаһар үгэс	1	19.04					
Дьыала истиилэ (3 чаас)								
59	Дьыала истиилин өйдөбүлэ.	1	22.04		Регулятив УУД:судургу дьыала кумаа5ытын: ыспыраапканы, автобиографияны холобурун туһанан сатаан суруйуу	Учебник	Араспыыска, автобиография суруйуу	
60	Автобиография	1	26.04					
61	Боротокуол	1	29.04					
Наука истиилэ (7 чаас)								
62	Наука истиилин өйдөбүлэ, ураты бэлиэтэ.	1	3.05		Үөрэх тылыгар-өһүгэр наука истиилин ирдэбилин тутуһуу.	№194,195		
63	Наука истиилин тыла – еье	1	6.05		№196,197			

64	Наука истиилин 3 көрүңэ	1	10.05		Үөрэх тылыгар-өһүгэр наука истиилин ирдэбилин тутуһуу. Саха тылын уруогар ылбыт үөрэ5эр тирэ5ири	Учебник 198	Холобурдары а5алыы	
65	Ситимнээх саңаны хатылааһын	1	13.05		Үөрэппит темалары чинэтии 199	Учебник, карточка	Ситэрии	
66	Чиэппэрдээби хатылааһын	1	17.05		Практической дьарыктар	карточкалар		
67	Зачетнай улэ	1	20.05		Саңа чаастарын морфологической бэлиэлэрин ырытыы.			
68	Сурук бэлиэтин хатылааһын	1	24.05		Тест толоруута	Тест		
69	Чиэппэрдээби хонтуроолунай диктант	1	27.05		Диктаны аа5ыы. Ис хобоонун кэпсэтии. Суруйуу. Бэрэбиэркэлэнии.			
70	Сыллаа5ы хатылааһын	1	31.05		Сыл устата барбыт темалары хатылааһын.			

	4 –с чиэппэр 18 чаас Барыта – 70 чаас.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Үөрэх предметин материалнай – техническэй хааччыллыы

	Материальной – техническэй тэриллэр	Ис ховьооно
1	Программа	Сахалыы оскуола программата. Саха тыла. 5 – 11 кылаас. Автордар: 5 – 9 кылаас: Семенова С.С., 10 – 11 кылаас: Алексеев И.Е., Винокуров И.П., Петрова Т.И., Филиппов Г.Г. Дьокуускай, 2000 с.
2	Учебниктар	1. Петров Н.Е., Иванов С.А., Неустроев Н.Н., Семенова С.С. Саха тыла. 5 кылаас. Дьокуускай, 2015 с. 2. Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., Семенова С.С. Саха тыла. 6 кылаас. Дьокуускай, 2006 с.
3	Методическай пособиелар	1. Иитии кыбата. №4, 2007 с. 2. Тереебут тыл уонна литература. №3 , 2007 с. 3. Тереебут тыл уонна литература. №4 , 2007 с. 4. Саха таабырыннара, ес ховоонноро, чабыр5ахтара. Якутск, 2006 с. 5. Кондакова У.Ф. Саха тылыгар дидактическай матырыйаал. Дьок. , 1993 с. 6. Кондакова У.Ф. Саха тылыгар дидактическай матырыйаал. Дьок. , 1991 с. 7. Аман ес. Дьок., 1994 с. 8. Неустроев Н.Н. Ядрихинская А.Г. Ситимнээх сананы сайыннарыы. Якутскай, 1990 с. 9. Филиппова Н.И. Тереебут литератураны кылаас табынан аа5ыы методиката. Якутск, 1991 с. 10. Саввинов Н.Е. Саха тылыгар дидактическай матырыйааллар. Дьок., 1990 с. 11. Петров Н.Е., Иванов С.А., Неустроев Н.Н., Семенова С.С. Саха тыла. 5 кылаас. Дьок. , 2000 с. 12. Саха таабырыннара. Якутск, 1975 с. 13. Саха фольклора. Хомуурунньук. Якутск. 1970 с. 14. Борисова Н.М., Кондратьев А.А. Саха саната. Дьок., 1998с. 15. Хардарысов С.Г.Сурук бэлиэтигэр эрчиллиилэр. 5-8 кылаастар.Дьок., 1990с. 16. Неустроев Н.Н.Саха тылын синтаксиьын уерэтии методиката. Дьок., 1990с.

		17. Неустроев Н.Н., Поликарпова Е.М., Яковлева Т.И. 6 кылааска Саха тылын, литературатын уерэтии.Дьок., 1993с. 18. Скрыбин В.В. Саха тылыгар уонна литературатыгар тирэх бэлиэлэри туьаныы. Дьок., 1993с. 19. Винокуров И.П. Саха тылын синтаксиьа. (Эрчиллиилэр) Дьок., 1992с. 20. Черосов М.А., Филиппов Г.Г., Тимофеев С.И. Саха тылын 7-8 кылаастарга уерэтии. Дьок., 1979с. 21. Сабарайкина Р.М., Гуляева А.Е. Саха тылыгар дидактической матырыйаал. Дьок., 1989с. 22. Сивцева Е.В., Болдовская Ф.П. Ситимнээх сана. Дьок., 1995с. 23. Семенова С.С., Парфенова Н.П. Аахпыттан суруйуу текстэрэ. 5-11 кылаас.Дьок., 1999с. 24. Филиппов Г.Г., Винокуров И.П. Саха тыла. Синтаксис. Дьок., 1995с. 25. Неустроев Н.Н. Саха тылын методикатыгар очеркалар. Дьок., 1982с. 26. Филиппов Г.Г. Саха тылын уерэтии методиката. Дьок., 1987с. 27. Кычкина Е.Н. Тереебут литература5ын теье билэ5ин? Дьок., 2001с. 28. Стручкова И.И. Саха бэргэн тыла-еье. Дьок., 1997с. 29. Петрова Т.И., Винокурова М.С., Филиппова М.Е. Сахалыы сана.11 кылаас. Дьок., 1994с. 30. Винокуров И.П., Винокурова Н.И. Синтаксис. Дьок.,2002с 31. Винокуров И.П., Винокурова Н.И. Тылы ырытыы онкула. Дьок.,2004с Уо.д.а.
4	Эбии литература	Уус-уран кинигэлэр Грамматическай ыйынньыктар О5о5о аналлаах сахалыы энциклопедиялар Билиини-керуун у кэнэтэр кинигэлэр
5	Уерэх цифровой ресурсалара Кердерер-ийитиннэрэр пособиелар	Дискэлэр Слайд-презентациялар Таблицалар, карточкалар
6	Оонньуулар, оонньуурдар	Тылы сайыннарар остуол оонньуулар
7	Уерэнэр кабинет тэриллэрэ	Кылаас дуоската Компьютер Кинигэ ыскааптара Учуутал остуола

VI кылааска сыл түмүгэр үөрэнээччи тугу сатыыра:

1. Сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун текст сурун уратыларын ейдеен, сепке туһанан кэпсиир уонна суруйар.
2. Идэ, туелбэ, эргэрбит, киири тыллары сатаан арааран, тоҕоостоох эрэ кэмигэр туттар. Билбэт тылын суолтатын тылдытынан быһаарар.
3. Сана чаастарын: аат тылы, даһааһын, ахсаан, солбуйар ааты, аат туохтуур арааһын булар, таба суруйар. Ити тыллары этиигэ, текскэ нууччалыы тартаран туттубут миэстэни таба керер, теһе кыалларынан кеннерер (сахатытар).
4. Саха тылын барҕа баайын туһанан, холкутук, хомоҕойдук этэр- тыынар, ойуулаан – оһуордаан суруйар.
5. Араас тутуллаах тыллары кулгааһынан истэн уонна быраабыланы тутуһан албаһа суох суруйар.